

Setswana

Kgato

1A

Sebati le segokgo



Zandile Malaza



Medumopuo (e mešwa)

e, a, n, b, o, l, i, m

Mafoko a adirisitsweng gantsi (a mašwa)

segokgo

Sebati le segokgo

Setswana

Kgato 1A

ISBN: 978-1-77981-103-5

© 2023 Ulwazi Lwethu African Languages Literacy Project

Mokwadi: Zandile Malaza

Moranolodi: Ruth Legae

Motshwantshi: Jayde Hendricks

Thadiso le setshwano: Rock Bottom Graphic & Design

Kgatiso ya ntlha 2023.

Sebati le segokgo



Zandile Malaza



Sebati o bona segokgo.

Sebati a ema-ema.







Maoto a segokgo a mebala.

Sebati a ema-ema.





Segokgo se ga se lome.

Temosa a tataisetsa segokgo se segolo kwa ntle. Sebati a lokologa fa segokgo se le kwa ntle.

Temoso a koba segokgo.





Segokgo se ile.



Ulwazi Lwethu

Readers

Kgato 1

- Molelo
- Nna bonolo,
Malebo
- Bona namune
- Sebati le segokgo
- Pako o a penta
- Esele
- Go bala metomo
- Pula ya semaka
- Lebo o a emaema
- Komelelo
- Yuna o gobetse
- Noga
- Lerato la Mogale
le Morero
- Bana ba thusang
- Di ka fofa
- Sopo e monate
- Yuna o a Makala
- Basetsana ke
badisa
- Meriri e megolo
- Jobe ga a robale
- Rre o tla boa
neng?
- Ba kwa polaseng
- Jase e fetogile
- Lerato la
mawelana

Kgato 2

- Metsi ka mo le ka
mo
- Mosebetsi le
manaane.
- A re bolokeng
metsi
- Monyai wa
mathaithai
- Mosese wa
mebalabala
- Sebelane sa ga
Tinjyiko
- Go utlwella dijo
tsa setso
- Bula, tswala,
tswelentsa
- Ditlhako tsa
Rethabile
- Motshameki yo o
kgethegileng
- Leseka la gauta
- Tsalatsala,
mosetsana wa
sengangabele
- Leano la ga
Mmolotsi
- Bolo e timetse
- Dimpho
- Mmutla wa
matlhajana

Kgato 3

- Go gola ga
Segwagwa
- Molemuri Morwesi
le dikgabo
- Monwedi le
dithuthuntswane
- Monate wa
motogo
- Molemo wa
Phodiso
- Kwena e e kgopo
- Motswako o
Molemo
- Moswana wa
Mogale
- Morei wa ditlhapi
- Ga ke rate
merago!
- Dipoo di a
itefeletsa
- Ke tse kgolo mo
go nna!
- Mosetsana yo o
botlhale
- Setlhako se sentle
- Mefuta ya
Dinamelwa
- Dinotshe
- Basimane ba
botlhale
- O a tlhobaela
- Bolwetse jwa
Mofikela
- Botsalano jwa
nnete
- Go fetoga

Kgato 4

- Phenyo o
itumetse!
- Ditsala ka dinako
tsotlhe
- Molatladi wa ga
Lorato
- Mekgwa ya
botshelo ba
baVenda
- Mofikela wa
dikolobe
- Keletso ya ga
Maano e fetoga
nnete
- Thapelo o tshwara
legodu
- Gontse o tiisa
mmele wa gagwe
- Rre wa rona
motlathledi wa
diphologolo

Kgato 5

- Mae a Soso a a
timetseng
- Mama Afrika,
Merriam Makeba
- Go thusa
rremogolo go fola
- Peo ya
dikgakgamatso
- Molemo o itse
nako
- Leeto go ya
serapeng sa
diphologolo
- Ditlhare tsa Afrika
Borwa
- Toro ya Phenyoo

ZENEX
FOUNDATION

MOLTENO
INSTITUTE FOR LANGUAGE AND LITERACY
EST. 2014



Ulwazi Lethu ke setheo se se simolotsweng le go tshegetswa ka madi ke Zenex Foundation go tokafatsa motseletsele wa dibuka o o kwadiilweng go ya ka dikgato le ya boitapoloso mo babusing ba dipuo tsa seAforika mmogo le didiriswa tsa tshegetso ya morutabana. Motseletsele o, o kwaletsewe gore o rute le go tshegetsa barutwana ba Kgato ya motheo gore ba tokafatse puiso le tlhologanyo ya bona ya Puo ya gae. Dibuka tse tsa puiso, di tlhagelela ka diteme di le robongwe tsa seAforika, ka tirisano mmogo le Molteno Institute for Language and Literacies, Nelson Mandela Institute, Room to Read South Africa, le Saide. Didiriswa tsotlhe di tsweliswa jaaka "Open Education Resources" (OER).

Please visit our website to download the full copy of this reader:
ulwazilwethu.org.za



Creative Commons Attribution-
NonCommercial-NoDerivatives
(CC BY-NC-ND) 4.0
International Licence

Disclaimer: You are free to download and share this work as long as you attribute Zenex Foundation, but you may not change this work in any way or use it commercially.

